



# Worcester Public Schools



## Worcester, Massachusetts

Sukuu Panyin Ofise

Dr. John E. Durkin Administration  
Building

Telefon (508) 799-3115

20 Irving Street

FAX (508) 799-3119

Worcester, Massachusetts 01609-2493

Ayewohomumu 2022

De koma Sukuufo, Abusuafo, ne Adwumayefo a wɔwɔ **Burncoat High School**,

Nansa yi ara lead dade ne kɔbere nsuo nhwehwemu mu no, yehuu se duroben ahorow bi a ewɔ yen sukuu mu wɔ lead dade gyinapen bi a eboro lead dade gyinapen a ehia no so ana/ne kɔbere a eboro Anamontuo Gyinapen no so. Yesaa nsuo no bi fii duroben ahorow nyinaa mu nea yenom, yede noa aduane, ne nea yede hwe akwanhosan dwumadie ahorow nansa yi ara efa lead dade ne kɔbere ewɔ nsuo mu nhwehwemu. Yesaa nsuo no bi fii duroben biara mu, yea nsuo a agyina duroben mu ma ade akye anɔpa deɛ a edi kan ne nea yesae bere a woguso sa nsuo no dada. Se wope nsem pii afa akwan ahorow a yefa so sa nsuo wɔ sukuu no mu a mesre wo hwe:

<https://www.mass.gov/guides/sampling-for-lead-and-copper-at-schools-and-childcare-facilities>

Nea ene USEPA 3Ts Nhoma a wɔn aye mu Nsakrae hyia no, MassDEP LCCA dwumadie no hye ho nkuran se sukuu ahorow ne mfiase nhomasua ne chwɛ dwumadie ahorow no ye nhwehwemu na wosiesie duroben biara a wɔnom mu nsuo, wɔde noa aduane ne nea wode hwe akwahosan dwumadie ahorow a lead dade resɔt no boro Massachusetts nhwehwemu a wɔn agye atom gyinapen 1ppb0.001 milligram lita baako biara (mg/L) (0.001 milligrams per liter (mg/L)) kosi se yebehu lead dade a esua koraa. Massachusetts Anammontu Gyinapen ma kɔbere a ewɔ nsuo mu ye 1.3 mg/L (yesan fre no parts per million).

Se wope MassDEP ho nsem a efa lead dade ne kɔbere a ewɔ nsuo mu a hwe:

Lead Dade: <https://www.mass.gov/lead-in-drinking-water>

Kɔbere: <https://www.mass.gov/doc/fact-sheet-copper-and-your-health>

Se wope Massachusetts Asoɛe a chwɛ Amansan Akwahosan ho nsem a efa lead dade ne kɔbere a ewɔ nsuo mu a hwe:

<https://www.mass.gov/orgs/childhood-lead-poisoning-prevention-program>

### ***Nhwehwemu Resɔt ne Eho Dwumadie Nhyehyɛ***

<b>Nhwehwemu Da</b>	<b>Duroben Ahorow a yehwehwemu</b>	<b>Nhwehwemu Beae</b>	<b>Lead Dade resɔt mg/L</b>	<b>Lead Dade resɔt wɔ anibu 30</b>	<b>Kɔbere resɔt mg/L</b>	<b>Kɔbere resɔt wɔ anibu 30 akya</b>	<b>Dwumadie Nhyehyɛ</b>
2/24/2022	Fie aduanenoa hweaseammɔ	Dan E-8 - nifa	<b>0.0037</b>	0.00038	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa ahyensodeɛ "Hohoro wo Nsa Nkoa" si ho
2/24/2022	Fie aduanenoa hweaseammɔ	Dan E-6 - benkum	<b>0.002</b>	0.00031	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa ahyensodeɛ "Hohoro wo Nsa Nkoa" si ho

2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan Dan E-2 abɔnten	<b>0.011</b>	<b>0.0027</b>	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Gyaade nsuo duroben	Gyaade keseɛ hweaseammɔ a ɛben D-7 adidibea	<b>0.002</b>	0.00028	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Bu nsuo no gu anibu 30 fa fi da no ase
2/24/2022	Gyaade nsuo duroben	Gyaade hweaseammɔ-3 nifa	<b>0.0017</b>	Yenhu Biribiara	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Bu nsuo no gu anibu 30 fa fi da no ase
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan nkyem fi Dan D-10	<b>0.014</b>	<b>0.0015</b>	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan Dan D-1 abɔnten	<b>0.0019</b>	0.00049	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan nkyem fi B-16 adidibea	<b>0.0042</b>	0.00097	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan Dan B-9 abɔnten	<b>0.0072</b>	<b>0.003</b>	<b>1.4</b>	0.92	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan nkyem fi Dan A-8	<b>0.02</b>	0.001	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan nkyem fi Dan B-6	<b>0.0057</b>	<b>0.0015</b>	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan Ofise Ankasa abɔnten	<b>0.034</b>	<b>0.0094</b>	<b>1.5</b>	0.55	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan nkyem fi Dan D-20	<b>0.003</b>	<b>0.0025</b>	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Dan F-6 - nifa	<b>0.0028</b>	0.00041	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa ahyɛnsodeɛ “Hohoro wo Nsa Nkoa” si ho

2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Dan F-6 - mfimfini	<b>0.0044</b>	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa ahyɛnsodeɛ "Hohoro wo Nsa Nkoa" si ho
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Dan F-6 - benkum	<b>0.0075</b>	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa ahyɛnsodeɛ "Hohoro wo Nsa Nkoa" si ho
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan nkyem fi Dan F-10	<b>0.0094</b>	<b>0.003</b>	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Asa so kwan nea ɛben ahohoo mmarima loka dan no	<b>0.013</b>	<b>0.0032</b>	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Apɔwmuteɛteɛ dan a edi akoraɛ dan so	<b>0.023</b>	<b>0.0048</b>	<b>2.0</b>	1.2	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
2/24/2022	Duroben a wɔnom mu nsuo	Apɔwmuteɛteɛ dan a ɛben nea yede dum gya no	<b>0.0087</b>	<b>0.0023</b>	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Fa afidie a yede ye adwuma si nkyen kosi bere bi
4/29/2022	Afoforɔ - hweaseammɔ	Dan B-15	<b>0.0076</b>	0.00079	Enni Hɔ	Enni Hɔ	Bu nsuo no gu anibu 30 fa fi da no ase

Massachusetts nhwehwemu a wɔn agye atom gyinapɛn yɛ 0.001 mg/L ne Anammɔntu Gyinapɛn ma kɔbere yɛ 1.3 mg/L

Worcester Public Schools (WPS) no fa saa resɔts wei anibere paa na yɛrefa akwan ahorow so asiesie nea aba no. Yɛne MassDEP nyinaa reyɛ adwuma abom.

***Nea ɛka anammɔntuo a ɛwɔ wo sukuu mu ho no, WPS reyɛ dwumadie ahorow yi wɔ mantam no nyinaa mu:***

1. Wɔ ahyɛnsodeɛ bi te sɛ "*Nsa Hohoro Nkoa Ahyɛnsodeɛ*" asi duroben ahorow a lead dade ne/kɔbere gyinapɛn no boro lead gyinapɛn no so ne/anaa kɔbere Anammɔntu Gyinapɛn no so na wɔnnom nsuo no anaa wɔmmfa noa aduane. Duroben dodow no ara a ɛboro anammɔntu gyinapɛn no so wɔ mantam no mu yɛ kyɛnsee a yede hohoro nsa. Massachusetts Asoɛɛ a ɛhwɛ Akwahosan so no ka sɛ nsuo a lead dade ne kɔbere wom no nyɛ hu bere a wode hohoro wo nsa.
2. Yɛbɛma sukuufo, adwumayɛfo, ne mpɔtam adwumayɛfo nsem.
3. Yɛne WPS asoɛɛ te sɛ Aduanedj, Nɛɛsin, ne nea ɛtete saa na yede ayɛ anammɔntu nhyehyɛɛ, sɛ ɛho behia a.
4. Yɛhwɛ sɛ yɛwɔ nsuo dodow a yɛnom ne nea yede ye aduane sɛ ɛsɛ sɛ yeyi duroben bi kakra na yɛyɛ nhwehwemu a anaa yede yiye to n'akwan mu. Yadum nea ɛma nsuo yɛ nwunu nyinaa, duroben a yɛnom mu nsuo, ne tua ahorow nyinaa ansaa na yɛba sukuu mu besua ade bio wɔ ɔbenim 2021. Tua mu nsuo wɔ ho ma asukuufo nyinaa ne adwumayɛfo nyinaa saa bere yi.

***Lead Dade ne Kɔbere a ɛwɔ Nsuo a Yenom mu Farebea ne Nhwehwemu***

Wɔ Massachusetts no, nsuo a yenom dodow no ara a efi nsuokurabea ne asaase ase nsuo nni lead dade ne kɔbere wom. Lead dade tumi kɔ nsuo mu bere a nneema a wɔde twe nsuo no ho aka na ɛwɔ lead dade wom, te sɛ lead durobɛn (durobɛn biara a ɛwɔ lead wom no yayi afi hɔ) a efi dan bi mu kɔ nsuo mu wɔ abɔnten so, anaa nea efi nneema a yede twe nsuo wɔ dan bi mu. Kɔbere tumi kɔ nsuo mu bere a nneema a wɔde twe nsuo no ho aka na ɛwɔ kɔbere wom.

Lead dade ne kɔbere a ɛsɔne taa si bere a nsuo no ayɛ hye anaa egyina faako, titiriw bere a ade akye so anaa bere a wɔmfaa nsuo no nni dwuma nnɔnhwerew pii. Ne saa enti, MassDEP hwehwɛ sɛ wotwe nsuo a ade akye so aɔɔpa no ne bere a obiara amfa nsuo no anni dwuma anadwo mu no nyinaa.

***Nkaebɔ a efi MassDEP***

Nsuo a efi sukuumu no ntesɛ nsuo a ɛwɔ dan afoforo mu. Nneema a yede twe nsuo ne durobɛn ahorow, titiriw, nea wɔde lead dade na ayɛ anaa nea yede tare dade betumi ama kwan ama lead dade awura nsuo mu.

**Mesrɛ wo hyɛ no nso sɛ asiane nsem a ɛfa Covid-19 ho enti, yɛmfa nneema bi te sɛ nea ɛma nsuo yɛ nwunu, asubura a wɔnom mu nsuo, ne nsuo tua ahorow nni dwuma bio wɔ mfe mmienu a etwam ni. Yɛn ama adwumayɛfo ne asukuufo nyinaa nsuo a ɛwɔ tua mu fi bere a yɛbaa sukuu sɛ yebesua ade wɔ March 2021. Yɛreyɛ adwuma dendenden na y'ayɛ nsuo a yenom nyinaa mu nhwehwemu wɔ yɛn dan ahorow nyinaa mu na yetumi de adi dwuma 2022 – 2023 sukuu afe no.**

Sɛ wopɛ nsemmissa biara a ɛfa saa asem yi ho a, mesrɛ wo frɛ WPS Nneema Asoɛɛ wɔ (508) 799-3151.

Eyɛ me,



***Sukuu Panyin***